



Qualified Health Plan a Wɔabɔ no Mua

HENA NA ƐWɔ HO AKOANYA?

NNIPA BI A WɔWɔ HOKWAN YƐ:

- Wɔn a wɔte New York State
- Nnipa a mmra kwan so no wɔwɔ U.S ɔman no mu
- Obi biaara a onni ho akoanya sɛ ɔbɛ dɔm Medicaid, Essential Plan anaa mpo Child Health Plus nhyehyɛɛ yi mu biao

WONSA BƐ KA YƐN:

- nystateofhealth.ny.gov
- 1-855-355-5777 or TTY 1-800-662-1220

NY State of Health di ɔman mmara ahorow so, na enyɛ nyiyim esiane abusuakuw a obi fi mu, kola, ɔman a ofi, ne som, ne bobeeasu, mfe a wadi, sɛ waware anaa ɔnwaree, sɛ wɔakye no pɛn, nipaduan yebea ahorow, sraadi a wadi pɛn, afie ayayade ho ne/anana yɛ a woyɛ bi tua ka.

DEƐN NA ƐHWƐ SO?

- Banɔ ayarehwɛ a ɛka biara nnim
- Ayarehwɛ a ayarefo no da ayaresabea
- Ayarehwɛ a ayarefo no nna ayaresabea
- Apemfo ne mmofra a wɔawo wɔn foforo ayarehwɛ
- ɔhwɛ wɔ tebea a egye ntɛmpɛ mu
- Mogya mu hwɛhwɛ ne honam nhwehwɛmu mfonintwa ndwuma
- Nndro a dokota atwerɛ
- Som a wɔde ma nnipa a wɔn ara tu anamon ma wɔn apɔwmuden asan agyina yie ne wɔn a wɔpɛ sɛ wɔsua apomuden sen asetena pa
- Adwene mu apomudin nsem ne adurofa ho nsemnsem hwebea.
- Apɔwmuden pa ne yareɛ koankoro ho mmoa a wɔde ma
- Mmofra ɛse ne aniwa mu nhwehwɛmu

Mpanyinfoɔ ɛse ho banɔ ne mfasoɔ ahodoɔ bi nso bɛtumi aka nhyehyɛɛ no ho .

QUALIFIED HEALTH PLAN (QHP) NO BO YE SEN?

BOSOME AKATUA: Nea wubetua bosome biara begyina nyehyee ko a wo bepaw so. Nnipa pii nso wo ho akoanya se wonya etoo so nfasoo a ebre won bosome akatua no ase. Nnipa a wonya akatua boro \$51,040 afe no mu, ne abusua a mu nnipa ye 4 a won sika a yeaka abomu ebro \$104,800 no ewo ho akoanya se wonya etoo so nfasoo..

ƆKA KYE: Ɔka kye ye sika dodow a wutua bere a wugye ayarehwe no. Nnipa bi nso wo ho akoanya se wo benya mmoa atua won ka, nso ne nyinaa gyina sika a wonya no Nea edidi soo yi kyere se QHP yi eka nkyekyemu ahodoo wo gyinapen nnan yi. Nyehyee aforofo wo ho a esono eka kye a ewom na nnwuma aforofo nso wom.

ƆKA NKYEKYEMU MA APƆWMUDEN AYAREHWE ASOEƆ	PLATINUM	SIKA KƆKƆƆ	DWETE	BRONZE
Sika a ye be te no afe biara awieye	\$0	\$600	\$1,300	\$4,700
Banbo ayarehwe	Akatua biaara nni mu	Akatua biaara nni mu	Akatua biaara nni mu	Akatua biaara nni mu
Dokota nsrahwe a edi kan*	\$15	\$25	\$30	\$50
Dokota obenfo Nsrahwe*	\$35	\$40	\$50	\$75
Ayarefoɔ a wogyee won to ayaresabea ho	\$500	\$1,000	\$1,500	50% eka nkyekyemu
Suban ho apɔwmuden a wɔnnye ayarefoɔ nto ho nnsra	\$15	\$25	\$30	\$50
Suban ho apɔwmuden a wogyee ayarefoɔ to ho nsrahwe wo Ayarehwebea	\$500	\$1,000	\$1,500	50% eka nkyekyemu
Edan a wohwe obi wo mu wo tebea a egye ntempe mu	\$100	\$150	\$300	50% eka nkyekyemu
Ayarehwe a ehia anim-anim yi ara	\$55	\$60	\$70	50% eka nkyekyemu
Nipadua mu ahodden akwankyerɛ ne n'anamontuo, Kasa mu akwankyerɛ ne n'anamontuo, Adwumaye mu akwankyerɛ ne n'anamontuo	\$25	\$30	\$30	\$50

*2021 Daa Daa Bronso nyehyee no ma won wohwe no ankasa anaase abenfoɔ no nsrahwe mmiensa pɛpɛpɛ ho kwan ansa na woaduru dee ewo se wotete no ho (ewo se dee ɔreto no tua ka no).

ƆKA NKYEKYEMU MA NDURO A DƆKOTA AKYWERE	PLATINUM	SIKA KƆKƆƆ	DWETE	BRONZE
Nduro a y'ahwe papa a agye din no so aye	\$10	\$10	\$10	\$10
Nduro pa a agye din a amanfoɔ pɛ	\$30	\$35	\$35	\$35
Nduro pa a agye din nanso amanfoɔ ntae mmpɛ	\$60	\$70	\$70	\$70